

# I NOVINARKE NA METI SEKSUALNIH NAPASNika

Nakon svedočenja o seksualnom zlostavljanju glumica i učenica glume, ispostavilo se da toga ima i u medijima. Istina, niko ne spominje silovanje, ali novinarke otkrivaju da su suočene sa nepristojnim ponudama, seksualnim uzinemiravanjem i učenama predora.

MILKICA MILOJEVIĆ

a li su poput glumica, pevačica ili konobarica i novinarke na listi za imanja koja su u javnosti žigosana kao "nepoštena i seksualno provocirajuća"? Čak i ako je tako, teško je pojmljivo da taj pogrdni stereotip podržavaju pojedini profesori žurnalistike. A sve su prilike da i toga ima.

"Seksate li se? Kakve poze najviše volite? Da više konzumirate seks, ne biste bile debele i pod stresom!"

Prema svedočenju jedne novinarke, koja je svoja iskustva iznela na Fejsbuk platformi "Nismo tražile", ovakvim se rečima studenkinjama na predavanjima obraćao jedan asistent na odseku žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Asistent je, navodi novinarka, u meduvremenu postao profesor, ali se nije odrekao svojih "pedagoških metoda".

- Na predavanjima je sve dovodio u vezu sa seksem. Javljaо se većem broju studentkinja privatno pokušavajući ih odvesti u krevet. Neke poruke su videli svetlo dana, neke nisu. Uglavnom ih je uslovjavao ocenama. I mene je na sred hodnika uzeo za ruku i pozvao u kancelariju, privatno, nasamo, ako već ne želim da se vidim s njim van fakulteta. Odbila sam. Cinički se nasmejao i rekao: doći ćeš, doći - navela je ova bivša studentkinja novinarstva uz napomenu da je jedva položila ispit kod pomenutog pedagoga. I da je većina njenih koleginica prošla sličnu torturu.

Ono što su trpele na fakultetu, nastavlja se i u re-



dakcijama, kroz neumesne komentare urednika, šefova, čak i kolega, i uz prečutno odobravanje koleginica, čak i onih koje su na pozicijama moći i koje bi ih mogле zaštiti, kada bi to htelo.

Mladi sarajevski novinar Sladan Tomić jedan je od retkih koji su pristali da o ovom problemu javno progovore. Pošto je u profesiju ušao kao "samohrani student", često ni sam nije bio svestan da je ono čemu je svedočio u brojnim redakcijama bilo seksualno uzinemiravanje.

- Došla je "preko kreveta", „jes' dohra“, „poder'o bih je ko račun od struje“, bili su komentari većine muških kolega, kad god bismo u redakciji dobili novu koleginicu. Svi su se smeiali. Meni nije bilo smešno, bio sam zbumen. Kao neko ko je sa 18 godina već dobio epitet i četnika i poturice i lajavca, nisam bio baš siguran da li je



**Novinarke, pišu o pedofiliji, seksualnom uzinemiravanju u drugim profesijama, ali vešto skrivaju vlastita iskustva**

BORKA RUDIĆ  
UDRUŽENJE BH NOVINARA

## BORKA RUDIĆ: PIŠU O NASILJU, A SKRIVU SVOJA ISKUSTVA

Liniji za zaštitu novinara, koja deluje u sklopu Udrženja BH novinari, od 2004. je prijavljeno na hiljadu slučajeva kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda. U poslednje četiri godine se posebno prati rodno zasnovano nasilje nad novinarkama i drugim medijskim radnicama. Evidentirano je 70 slučajeva ovog vira nasilja, među kojima i dva slučaja verbalnog seksualnog uzinemiravanja.

Generalna sekretarka Udrženja BH novinari, Borka Rudić, ocenjuje da i novinarke, kao i druge žene u BiH, neretko godinama čute o nasilju koje trpe.

normalno to što meni takve nepodopštine nisu normalne - kaže Sladan.

Priseća se i jedne starije novinarke, koja je, kad su je pitali zašto ne napreduje na poslu, spremno odgovorila: „Nisam dala direktoru, ne bih s njim u krevetu ni da je poslednji na svetu“.

- To je bilo hrabro, a ujedno je plastičan primer kroz šta prolaze mnoge žene u novinarstvu. I ne samo žene. I muškarci. Njima je čak i teže, jer ne shvataju zašto im pojedini urednici traže da ostanu duže na poslu. Na prvu pomisle da su talentovani od drugih, jer im se urednici više „posvećuju“. Čak i kada prepoznaju o čemu se radi, kako da se mladi novinar pod ovim korumpiranim nebom bori protiv seksualnog uzinemiravanja! Kome da se povjeri? Kome da prijavi - pita se Sladan.

Dodata da mu je jedna

-Rodno zasnovano nasilje, a posebno seksualno uzinemiravanje i napastovanje su tabu tebe u našem patrijarhalnom i zatvorenom društvu. Svejedno je li u pitanju samosvesna obrazovana gradska cura ili devojka sa selom sa završenom osnovnom školom, obrazac ponašanja je isti: skirvanje i šutnja u strahu od osude i nerazumavanja sredine. Tu ubrajam i novinarke, koje često pišu o porodičnom nasilju, pedofiliji, seksualnom uzinemiravanju u drugim profesijama, ali vešto skrivaju vlastita iskustva, čak i višegodišnje uzinemiravanja pa i slučajevi pokušaja silovanja - kaže Rudićeva.

mlada koleginica u poverenju rekla da je doslavno stavljeni pred izbor: ili u krevet sa šefom, ili na ulicu. Dobijala je, tvrdi Tomić, pozive na večere, u kancelariju, od nje se tražilo da se „malo zabavi“ sa pretpostavljenim. Kad nije pristala, dobila je otak. Tačnije, nije joj produžen ugovor.


- Kao svedok seksualnog uzinemiravanja znam da žrtve šute zbog straha od gubitka posla, straha da će im moćnici zatvoriti sva vrata, straha od odmazde, progona, neefikasnosti sistema, straha da će biti ismejane i osudene - zaključuje Sladan Tomić.

Da ova priča nije samo lični utisak, svedoči još jedan post na stranicu "Nisam tražila", u kojem mlada žena iz BiH nagoveštava zašto je, već nakon prvog koraka, napustila novinarstvo.

- Dok sam radila na jednom portalu i studirala, stariji kolega mi je sve vreme na poslu slao poruke neprimerenog sadržaja. Pisao mi me kako bi me "odradio, vezao, ljubio, ebao" govorio je da sam "prva guza" portala, zvao me u svoj stan, a pri tome je i oženjen. Uskoro sam dala otak - svedoči ova nesudena novinarka, uz napomenu da je dugo preispitivala i osudivala samu sebe, dok konačno nije shvatila da nije njen krivica to što joj se dešavalо i što je, očigleno, bilo uobičajeno u pomenutoj redakciji.

Još nekoliko žena, novinarki i medijskih profe-

# A



## **Kao svedok seksualnog uznemiravanja znam da žrtve šute zbog straha od gubitka posla**

**SLADAN TOŠIĆ**

**NOVINAR**

sionalki iz BiH i regionala, podelilo je na stranici svoja mučna iskustva.

– Radila sam kao urednica jedne popularne emisije u Hrvatskoj, kada sam trpela seksizam u vidu izjava “tvoj problem je sto nemaš k....”, komentare na moj izgled, stražnjicu, grudi. Sve je to bilo od strane kolega iz produkcije, kao od mog nadređenog. Bacali su mi stvari u bazen, ulazili u hotelsku sobu nenajavljeni u pijanom stanju, a kada sam sve to prijavila direktoru programa, zataškano je – napisala je iskusna i visokoobrazovana TV urednica, koja je, na kraju, umesto zaštite, dobila – otkaz, kao i druge njene koleginice.

Mlada TV novinarka iz BiH se na istoj Fejsbuk platformi pita, kakva je to “šala i zezancija”, ako ti, na radnom mestu, vršnjak tvog deda dobacuje “odveo bih te ja na sto u studio”, a kolege te odmeravaju kao stoku na pijaci.

– Kad prvi put prigovoriš i odvratiš im, onda kreće postepena marginalizacija i proglašavanje vešticom – napisala je ova novinarka i dodala da ju je nakon svega glavna urednica pozvala na razgovor, da bi joj rekla da je “sama kriva” za sve što joj se dešava. ■

– Ako ih prijaviš, ti si problem. Ako ih ne prijaviš, ti imaš problem – zaključila je ova novinarka u anonimnoj ispovesti na stranici “Nisam tražila”. ■

Ombudsmani BiH

# Ohrabruju žrtve seksualnog nasilja da se jave policiji

**OMBUDSMANI BIH OHRABRUJU** sva lica koja su doživela neki od oblika seksualnog nasilja da se obrate policiji i tužilaštima prijavom protiv počinilaca, a mogu se обратити и ombudsmanim који ће предузети мере из своје надлеžности ради заштите жртава seksualnog nasilja.

Ombudsmani pozivaju sve nadležne organe да процесуиранију случајева seksualnog nasilja приступом приоритетно и са посебном сензibilношћу.

У саопштењу институције Ombudsmana за ljudska prava BiH датом поводом navoda о seksualnom nasilju, односно zlostavljanju žena koji су se prethodnih

dana pojavili у медijima, те anonymnih ispovesti на Fejsbuk stranici „Nisam tražila“, ombudsmani ukazuju на значај adekvatne reakције свих segmenata društva на ovакве prijave, што укључује prevenciju, прујање подршке и заштите жртвама насилја, ефикасно и дискретно провођење истрага и адекватну казнenu politiku.

Naglašeno je да BiH у складу са pribvaćenim medunarodnim obavezama mora применjivati највише standarde заштите ljudskih prava u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, прујити подршку preživelima и sankcionisati почињоце. **SRNA**

# Охрабрење жртвама да пријаве сексуално насиље

БАЊАЛУКА - Омбудсмани БиХ охрабрују сва лица која су доживјела неки од облика сексуалног насиља да се обрате полицији и тужилаштвима пријавом против починилаца, а могу се обратити и омбудсманима који ће у оквиру својих овлашћења предузети мјере из своје надлежности ради заштите жртава сексуалног насиља.

Омбудсмани позивају све надлежне органе да процесирају случајева сексуалног насиља приступе приоритетно и са посебном сензибилношћу, саопштено је из институције Омбудсмана за људска права БиХ.

У саопштењу поводом



навода о сексуалном насиљу, односно злостављању жена који су се претходних дана појавили у медијима, те ано-

нимних исповијести на "Фејсбук" страници "Нисам тражила", омбудсмани указују на значај адекватне реакције

је свих сегмената друштва на овакве пријаве, што укључује превенцију, пружање подршке и заштите жртвама насиља, ефикасно и дискретно провођење истрага и адекватну казнену политику.

- БиХ у складу са прихваћеним међународним обавезама мора примјењивати највише стандарде заштите људских права у борби против родно заснованог насиља, посебно сексуалног насиља, пружити подршку преживјелима овог насиља и санкционисати починиоце - наглашено је у саопштењу. Омбудсмани подсјећају и да су кривична дјела против полног интегритета, односно полне слободе и морала регулисана Кривичним закоником Републике Српске, Кривичним законом Федерације БиХ и Кривичним законом Брчко дистрикта. (Срија)

zvete za krivično  
djelo zločini protiv čovječnosti  
u vezi sa lišenjem drugog lica ži-  
vota, deportacijom ili prisilnim  
preseljenjem bošnjačkog sta-  
novništva opštine Sokolac.

Selma Spahić: Prijave pod strogom diskrecijom / MUHAMED TUNOVIĆ

# Sve veća podrška za "Nismo tražile"

Optužbe za seksualno nasilje teško su dokazive, ali ohrabrenje svim žrtvama stiže i iz sve većeg broja državnih institucija

Priča o seksualno zlostavljanju žena i studentica u regiji poprima sve veće razmjere. U međuvremenu, javnost podupire i ohrabruje sve žrtve da prijave ovakve slučajevne nadležnim. Grupa "Nismo tražile" već broji više od 25.000 ljudi iz regije. Samo od sebe nameće se pitanje pravnog gonjenja zlostavljača. Uz traumu koju dožive, žrtve se suočavaju s agonijom istražnog i sudskog postupka, ukoliko do njega uopšte dođe. Počinitelji često djeluju u krugovima u kojim imaju moći kontrolu nad žrtvom.

## Riječ na riječ

- Često pobijuju. Pobjeduju kada je "rječ na riječ", oštećena protiv takvog čovjeka koji se sumnjiči za takvo djelo. Ovaj gospodin koji je u Srbiji optužen ima veliki ugled među kolegama i onda je njegova riječ protiv rječi oštećene, ističe za O kanal advokat Rusmir Karkin.

"Nismo tražila" je projekat bivših studentica Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Ta institucija je zvanično zaprimila jednu prijavu o zlostavljanju.

- Došla je dok smo imali sastanak jedna prijava koja je indirektna, ali već će krenuti, sve što se zapriliće biti pregledano u strogim uslovima povjerljivosti i diskrecije, naglašava Selma Spahić, asistentkinja na Odjelu za režiju ASU.

Jovan Marjanović, šef Odsjeka za produkciju ASU, ističe da se po tom osnovu može provesti disciplinski postupak koji može rezultirati otkazom, a ukoliko su stvari krivične prirode, onda će se one uputiti tužilaštvu i policiji.

Sve veći broj ispovijesti ukazuje na to da postoje problemi u praksi. Mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni jer se žrtve, stigmatizirane u društvu, rijetko odlučuju na zvaničnu prijavu. Optužbe za seksualno nasilje teško su dokazive, posebno s održavanjem vremena.

- Uglavnom su to dešavanja gdje su uključeni počinilac i žrtva. Nema tu svjedoka, nema kamera, pisano traga, posebno ako je seksualno uzneniranje u pitanju, koje ne uključuje sam seksualni odnos,

ne ostaju nikakvi fizički tragovi koji bi pomogli organima gonjenja da to dokažu, napominje Karkin.

Grupa "Nismo tražila" probudila je nadu da je promjena odnosa društva moguća.

- Pokrenuta je vrlo važna stvar u jednom društvu koje je patrijarhalno, mizogino, gdje se o nasilju ne govori, gdje se nasilje dešava najčešće u krugu povjerenja, napominje Ermin Bravo, profesor glume ASU.

Muslim da je  
odnos društva  
prema žrtvama  
glavna kočnica da  
prijave događaje,  
kaže Karkin

U međuvremenu, iz Institucije ombudsmana za ljudska prava u BiH poslali su poruku ohrabrenja svim žrtvama da im se jave i direktno prijave počinitelje. Iz Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH oštrosu osudili sve oblike diskriminacije na osnovu spola, a posebno one koji se tiču seksualnog uzneniranja i zlostavljanja, kao krivičnog djela koje zahtijeva najostriju kaznu.

## Podizanje svijesti

"Agencija podržava i pridružuje se pokretu #nisamtražila, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prepoznavanja seksualnog nasilja, pružanja neophodne podrške žrtvama i adekvatnog kažnjavanja počinitelja. Podsećamo na to da Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH definije seksualno uzneniranje kao svaki neželeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne prirode kojim se želi povrijediti dostanstvo osobe ili grupe osoba ili kojim se postiže takav učinak, naročito kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje", naveli su iz Agencije.

AMINA ZORNIĆ



Šverc oružja u EU

Policija Državne agencije za istraže i zaštitu (SIPA), u suradnji sa policijskim službenicima MUP-a ZDK-a i MUP-a TK-a, 19. i 20. januara, u Olovu i Kladnju je lišila slobode tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kazneno djelo neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene. Na četiri lokacije na području KS-a, TK-a i ZDK-a otkrili su i privremeno oduzeli lovačku pušku sa optikom, kumulativnu ručnu bombu, šest ručnih bombi M75, ručni rakitetni bacač, streličko, kao i druge predmete. Iz Tužiteljstva BiH je saopćeno da im je namjera bila da oružje prokriveno u zemlje EU.



Suđenje Trifunoviću

Na suđenju Miladinu Trifunoviću, optuženom za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Ilijaša i Vogošće, svjedok Tužilaštva BiH je kazao da je čuo da su Bošnjaci zatvarani u Plavljinoj kući i vodenici u živi štit, javlja BIRN. Saša Blagovčanin, bivši pripadnik Vogoščanske brigade, rekao je kako je na Žuči jednog dana video dvojicu komšija, prezimena Hallović, i da su bili izmišljeni s vojskom. Na pitanje tužioca da li je moguće da su bili zarobljenici, rekao je da nije. Trifunović se tereti da je učestvovao u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo.

# Traumu zene osjeće

Šablonu kada su u pitanju seksualno nasilje i silovanje nema. To je prisutno u svim porama života, kaže Sabiha Husić, direktorka Medice Zenica

Piše: MIRZA DAJIC

"Slučaj glumice Milene Radulović je jedan slučaj koji je dospio u javnost i skrenuo pažnju da se dešava seksualno zlostavljanje djevojčicama i djevojkama. Iz ovog primjera se vidi koliko godina treba da prode da žrtva dobije snagu da progovori", izjavila je za Oslobođenje Sabiha Husić, direktorka Medice Zenica, organizacije čija je vizija život žena i djece bez nasilja i diskriminacije, te puna jednakopravnost u porodici i društvu.

## Dugotrajne posljedice

Sabiha Husić je oficijelno Žena svijeta za 2014. godinu. Radi se o nagradi kojom se odaje priznanje hrabrim ženama koje govore u ime najmarginaliziranih žena i djevojaka koje su socijalno, ekonomski i politički isključene, a dodjeljuje je međunarodna organizacija Women for Women International.

Medica ima sigurnu kuću za žrtve nasilja kroz koju je prošlo više od 2.200 žena i djece, te psihološko savjetovalište kroz koje je prošlo više od 10.000 osoba.

- Jako je važno da su na ovaj način i mediji popratili šta se dešava sa ovim slučajem koji je prijavila glumica i sigurno će motivisati i druge žene, djevojke, djevojčice da progovore, da to nije u redu, da im se desilo i da su preživjele. Ali, moram se vratiti na stradanje žena u Bosni i Hercegovini. Zadnji slučaj, žena koja je preživjela ratno silovanje, da bi ostvarila svoj status civilne žrtve rata kao posebna kategorija, čekala je četiri godine. Nisu joj vjerovali. Morala je, uslovno rečeno, stotinu puta ispričati tu priču, a tako se gubi i volja i želja i snaga da se uopšte o tome govori. Svi moramo više raditi na ovoj temi u smislu senzibiliziranja javnosti i kažnjavanja

počinjoca. Seksualno zlostavljanje i silovanje ostavljaju dugotrajne posljedice sa kojima neko ko čuva tajne. Nedovoljno se piše o tome, rečka je Husić.

Direktorica Medice napominje da nije teško doprijeti do žena i djece žrtava ako se to želi i ako smo oslobođeni bilo kojeg oblika predrasuda. Tim osobama je, veli, prije svega, potrebna lijepa riječ, komunikacija, da se uspostavi povjerenje i da bezuslovno vjerujete djetetu.

- Posebno mi koji radimo na pružanju podrške, nevladine organizacije, centri za socijalni rad, zdravstvene institucije trebaju imati takvu komunikaciju sa žrtvama, da im pokažemo da im vjerujemo i da im želimo pomoći. Mi nismo istražitelji. Istražiteljima ostavljamo svoj dio posla da odraduju. Problem je što mi nismo dovoljno osjetljivi, nglasila je Husić.

Šablonu kada je u pitanju seksualno nasilje i silovanje nema. Direktorica Medice kaže da je teško izdvajati neke vrste kao dominantne u odnosu na druge, što govori "da je to prisutno u svim porama života - od porodice, škole, posebno fakulteta, pa do institucija i firmi prilikom traženja zaposlenja". Nijedna institucija nije potpuno zaštićena od te pojave.

- Svaka punoljetna osoba, kada govorimo o silovanju, mora preuzeti više odgovornosti, ohrabriti se da progovori. Ono što sam susretala u svom radu, što je posebno bolno, jeste kada vidim djevojčice od sedam, osam, deset ili 13 godina koje su preživjele silovanje u svojim porodicama, od svojih najmilijih. Te djevojčice su zbunjene, ne znaju da li da progovore ili ne. Svaka punoljetna osoba zaista treba da se ohrabi. Treba da prijavi poslodavca koji za prijem u radni odnos traži seksualnu uslugu, poručila je Sabiha Husić.

Ispričala nam je da su u Medicu dolazile neke studentice i govorile da pojedini profesori za ocjenu traže izlazak na kafu, na igranje odbojke, pa ih pokušaju odvesti u krevet. Dokdala je da treba kontinuirano educirati djevojčice da to nije uredu, da ova tema mora ući u obrazovanje od predškolskog obrazovanja pa nadalje, da djeca spoznaju da je to oblik nasilja, da sve "mimo moje volje i želje je nasilje".

Sigurna kuća zeničke Medice nije bila zatvorena ni u vrijeme lockdowna. Kapacitet joj je 25 kreveta, a on trenutno nije popunjeno, ne zato što nema potrebe, nego zato što nema sluha od onih koji bi trebali da ponude žrtvama nasilja zbrinjavanje u sigurnu kuću.

## Na sigurnom mjestu

- Imamo situaciju kada žene žrtve nasilja dodu i kažu da im je ne-

# Injena djeca



Sabiha Husić: Posebno je bolno kada vam se za pomoć obrate djevojčice / MUHAMED TUNOVIC

Trgovina ljudima se najviše dešava državljanjkama BiH zbog administrativnog uređenja države, iz kantona u kanton, iz entiteta u entitet. Ko će pomoći tim djevojkama, pita Husić

žrtva bude na sigurnom mjestu? Sigurna kuća nije mjesto gdje će žrtva dobiti topao obrok i krevet, dobit će mogućnost da na sigurnom mjestu razradi svoju traumu, da ispriča šta je preživjela, shvati da joj se vjeruje i da vidi da joj se može pomoći, nglasila je Husić.

Razgovarali smo sa ženom srednjih godina koja je nakon 27 godina torture i zlostavljanja napustila supruga i pronašla spas u Sigurnoj kući. Rekla nam je da je zahvalna ljudima iz Medice koji su joj pomogli da se spasi i dobije drugu šansu za život.

- Imamo situaciju kada žene žrtve nasilja dodu i kažu da im je ne-



## Optužen Tupajić

Sud BiH potvrdio je optužnicu u predmetu Milan Tupajić i drugi koja ih tereti da su počinili zločine protiv čovječnosti. Pored Tupajića, optužnica tereti Dragomira Obradovića, Momčila Pajića, Miladina Gaševića, Željka Gaševića, Branislava Kezunovića, Momira Kezunovića i Jadranku Šuku.

Optuženi se terete za krivično djelo zločini protiv čovječnosti u vezi sa lišenjem drugog lica života, deportacijom ili prisilnim preseljenjem bošnjačkog stanovništva opštine Sokolac.



## Šverc oružja u EU

Policija Državne agencije za istraže i zaštitu (SIPA), u suradnji sa policijskim službenicima MUP-a ZDK-a i MUP-a TK-a, 19. i 20. januara, u Olovu i Kladnju je lišila slobode tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kazneno djelo neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene. Na četiri lokacije na području KS-a, TK-a i ZDK-a otkrili su i privremeno oduzeli lovačku pušku sa optikom, kumulativnu ručnu bombu, šest ručnih bombi M75, ručni raketi bacać, streljivo, kao i druge predmete. Iz Tužiteljstva BiH je saopšteno da im je namjera bila da oružje pokrijumčare u zemlje EU.

- Često pobedu

kada je "riječ na riječ" i takvog čovjeka koga je takvo djelo. Ova

je u Srbiji optužen

među kolegama i

va riječ protiv riječi

za O kanal advokat

"Nisam tražila" je

studentica Akademije

jetnosti u Sarajevu. T

zvanično zaprimila je

zlostavljanju.

- Došla je dok smo

jedna prijava koja je

već je krenuta, sve što



## Suđenje Trifunoviću

Na sudenju Miladinu Trifunoviću, optuženom za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Iljaša i Vogošće, svjedok Tužiteljstva BiH je kazao da je čuo da su Bošnjaci zatvarani u Pla-

žilaštvi i policiji.

Sve veći broj isnovi